



AUDIT COM
DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJE, KONSALTING I MENADŽMENT

Društvo za reviziju, finansije, konsalting i menadžment
AUDIT COM DOO Tivat, Kalimanj bb
Phone: +382 32 671 361 mob: +382 67 280 148
email: vujovicz@t-com.me

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

O FINANSIJSKIM ISKAZIMA
ZA 2020. GODINU

DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat"

Tivat, 04.07.2021. godine

SADRŽAJ

	Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA.....	1
ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA/.....	5
ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU/BILANS USPJEHA/.....	9
ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE	12
ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU	14
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE	15
<i>1. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU</i>	<i>15</i>
<i>2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA.....</i>	<i>17</i>
<i>3. NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE DRUŠTVA.....</i>	<i>20</i>
<i>4. OBJELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE ISKAZE</i>	<i>33-59</i>

ORGANIMA UPRAVLJANJA DRUŠTVA
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat"

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih iskaza društva **DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat"** iz Tivta (u daljem tekstu: „Društvo“), koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji (bilans stanja) na dan 31. decembra 2020. godine i odgovarajući iskaz o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha), iskaz o promjenama na kapitalu i iskaz o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske iskaze koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2020. godine, i njegovu finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama objelodanjenim u Napomeni 3 uz finansijske iskaze.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MRS). Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odjeljku izvještaj koji je naslovljen *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih iskaza*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa *Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih iskaza u Crnoj Gori, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima. Smatramo da su revizijski dokazi koji smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Materijalno značajna neizvjesnost povezana sa stalnošću poslovanja

Skrećemo pažnju na Napomenu 4.6 i Napomenu 4.21, koja ukazuje da je Društvo sa stanjem na dan 31. decembar 2020. godine, iskazalo gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 5,531 EUR-a. Pored toga, na dan bilansa tekuće obaveze Društva veće su od tekuće imovine za 10,145 EUR-a. Iako ove činjenice ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvjesnosti koje mogu da izazovu sumnju u pogledu

mogućnosti Društva da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, Društvo je pri primjeni načela stalnosti poslovanja, uzelo u obzir da je za 2020. godinu, ostvaren neto rezultat od 24,966 EUR-a (2019.- 1,523 EUR-a). Pored toga, Društvo je sa osnivačem Opštinom Tivat, sklopilo trogodišnji ugovor za period 2021-2023. godina, o finansiranju programskih sadržaja iz budžeta Opštine Tivat, čime se obezbjeđuje preko 80% planiranih prihoda. Društvo ne očekuje da će u budućem periodu izgubiti prava koja bi ugrozila stalnost poslovanja.

Naše mišljenje nije modifikovano u pogledu ovog pitanja.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih iskaza za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih iskaza u cjelini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima. Utvrdili smo da nema ključnih revizijskih pitanja koja trebamo saopštiti u našem izvještaju.

Skretanje pažnje

Kao što je navedeno u Napomeni 4.6, u poslovnim knjigama Društva, osnovni kapital iznosi 21,824 EUR-a i veći je u odnosu na vrijednost osnovnog kapitala koji je registrovan u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici, u visini od 10 EUR-a i vrijednosti kapitala u Statutu Društva, takođe u visini od 10 EUR-a. Društvo nije usaglasilo evidencije o vrijednosti osnovnog kapitala registrovanog u Centralnom registru Privrednih subjekata i vrijednosti kapitala u Statutu Društva.

Naše mišljenje nije modifikovano u pogledu ovog pitanja.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske iskaze

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu finansijskih iskaza koji pružaju istinit i objektivan prikaz u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore zasnovanim na Zakonu o računovodstvu (SL List Crne Gore br.52/16) kao i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako

rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlaštena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza

Naš cilj je sticanje uvjerenja u razumnoj mjeri o tome da finansijski iskazi, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške; kao i da izdamo izvještaj revizora koji sadrži mišljenje revizora. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjerenja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu uslijed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donjete na osnovu ovih finansijskih iskaza.

Kao dio revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima, nastalih uslijed kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale uslijed greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole.
- Stičemo razumjevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole entiteta.
- Procjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezano objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje

mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da entitet prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

- Vršimo ocjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih iskaza, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim iskazima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavjestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima


Društvo je, shodno članu 5. Zakona o računovodstvu ("Službeni list CG", br.52/16), razvrstana u mikro pravno lice i u skladu sa zahtjevima ovog Zakona, nije obveznik sastavljanja i prezentacije godišnjeg izvještaja menadžmenta. U tom smislu nemamo ništa što bi trebalo da saopštimo.

Tivat, 04.07.2021.. godine

Ovlašćeni revizor,



Zorica Vujović
Licenca broj 005



ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI
/BILANS STANJA/
na dan 31.12.2020. godine

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. Iskaze	EUR-a		
		Tekuća godina	Iznosi	
			Krajnje stanje 2019 g.	Početno stanje 2019 g.
A K T I V A				
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL				
B. STALNA IMOVINA (I+II+III)	4.1	6,677	7,230	0
I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (1 do 4)		0	0	0
1. Ulaganja u razvoj		0	0	0
2. Koncesije,patenti, licence i slična prava i ostala nem.ulaganja				0
3. Goodwill		0	0	0
4. Avansi za nemat.ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi		0	0	0
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (1 +2+3+4)	4.1	6,677	7,230	0
1. Zemljište i objekti				0
2. Postrojenja i oprema	4.1	6,677	7,230	0
3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (3.1+3.2+3.3)		0	0	0
3.1. Investicione nekretnine				0
3.2. Biološka sredstva				0
3.3. Ostala nepomenuta materijalana stalna sredstva				0
4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi		0	0	0
III. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (1 do 7)		0	0	0
1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica		0	0	0
2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima		0	0	0
3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica(sem zavisnih pravnih lica)		0	0	0
4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)		0	0	0
5.Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća		0	0	0
6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrednosti)				
7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja		0	0	0

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA/ (nastavak)

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. Iskaze	EUR-a Iznosi		
		Tekuća godina	Prethodna godina	
	Krajnje stanje 2019 g.		Početno stanje 2019 g.	
C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	4.2	318	427	0
D. OBRTNA SREDSTVA (I+II+III+IV+V)		13,193	5,079	0
I. ZALIHE (1 do 4)	4.3	0	300	0
1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)				0
2. Nedovršena proizvodnja				0
3. Gotovi proizvodi i roba				0
4. Dati avansi	4.3		300	0
II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (1 do 4)	4.4	5,621	3,880	0
1. Potraživanja od kupaca	4.4	4,148	2,458	0
2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica				0
3. Potraživanja od ostalih povezanih lica				0
4. Ostala potraživanja (4.1+4.2+4.3)	4.4	1,473	1,422	0
4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit		0	0	0
4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost		0	0	0
4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	4.4	1,473	1,422	
III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1 do 3)		0	0	0
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namenjeno trgovanju		0	0	0
2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli		0	0	0
3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani				0
IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA U BLAGAJNI	4.5	7,572	899	0
V. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO				0
E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA				0
F. UKUPNA AKTIVA (A+B+C+D+E)		20,188	12,736	0

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA/ (nastavak)

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. iskaze	EUR-a Iznosi		
		Tekuća godina	Krajnje stanje 2019 g.	Početno stanje 2019 g.
P A S I V A				
A. KAPITAL (I+II+III+IV+VI+VIII)	4.6	(5,531)	(30,496)	0
I. OSNOVNI KAPITAL	4.6	21,824	21,824	0
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL				0
III. EMISIONA PREMIJA		0	0	0
IV. REZERVE (1+2+3+4-5)		0	0	0
1. Zakonske rezerve		0	0	0
2. Statutarne rezerve		0	0	0
3. Druge rezerve				0
4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata				0
5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata				0
VI. NERASPOREĐENA DOBIT ILI GUBITAK (1+2-3-4)	4.6	(27,355)	(52,320)	0
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	4.6	39,986	39,986	0
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	4.6	24,965		0
3. Gubitak ranijih godina	4.6	92,306	92,306	0
4. Gubitak tekuće godine				0
VII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBEĐUJE KONTROLU		0	0	0
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (I +II)		0	0	0
I. DUGOROČNA REZERVISANJA (1 do 3)		0	0	0
1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih				
2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku				
3. Ostala dugoročna rezervisanja				
II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+ 2)		0	0	0
1. Dugoročni krediti		0	0	0
2. Ostale dugoročne obaveze		0	0	0

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA/ (nastavak)

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. iskaze	Tekuća godina	EUR-a Iznosi Prethodna godina	
			Krajnje stanje 2019 g.	Početo stanje 2019 g.
C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE				0
D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	4.7	2,381	4,285	0
E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (I + II)		23,338	38,947	0
I KRATKOROČNA REZERVISANJA				0
II. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 8)		23,338	38,947	0
1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije		0	0	0
2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija				
3. Prilmljeni avansi, depoziti i kaucije				
4. Obaveze prema dobavljačima	4.8	3,734	13,096	
5. Obaveze po menicama				
6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	4.8	1,200		
7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	4.8	215	1,153	
8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (8.1 do 8.5)	4.9	18,189	24,698	0
8.1. Ostale obaveze iz poslovanja				0
8.2. Ostale kratkoročne obaveze	4.9	15,860	23,838	0
8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost				
i ostalih javnih prihoda	4.9	518	701	0
8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	4.9	1,811	159	0
8.5. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno				0
F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA				0
G. UKUPNA PASIVA (A+B+C+D+E+F)		20,188	12,736	0

Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:
M.P.

Danica Krstović

Direktor:

Dragomir Popadić

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU
/BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin.iskaze	EUR-a	
		Iznos Tekuća godina	Prethodna godina
	0		
1. Prihodi od prodaje - neto prihod	4.10	8,330	8,198
2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje		0	0
3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe		0	0
4. Ostali prihodi iz poslovanja (a do c)	4.10	258,005	246,324
a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	4.10	256,279	246,205
b) Ostali prihodi iz poslovanja	4.10	1,726	119
c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine		0	0
5. Troškovi poslovanja (a+b)	4.11	44,014	42,138
a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	4.11	11,818	10,694
b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	4.11	32,196	31,444
6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (a+b)	4.11	193,486	210,234
a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	4.11	121,689	127,954
b) Troškovi poreza i doprinosa (1 do 3)	4.11	71,797	82,280
1/ Troškovi poreza	4.11	15,523	17,604
2/ Troškovi doprinosa za penzije	4.11	34,155	38,152
3/ Troškovi doprinosa	4.11	22,119	26,524
7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (a+b)		0	0
a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)		0	0
b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtne imovine (osim finansijske)		0	0
8. Ostali rashodi iz poslovanja	4.11	1,234	1,129
I. Poslovni rezultat (1+2+3+4-5-6-7-8)		27,601	1,021

**ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU
/BILANS USPJEHA/
(nastavak)**

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin.iskaze	EUR-a	
		Iznos Tekuća godina	Prethodna godina
9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (a do c)		0	0
a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica		0	0
b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica		0	0
c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica		0	0
10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (a do c)		0	0
a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica		0	0
b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica		0	0
c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica		0	0
11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (a do c)		0	0
a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica		0	0
b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica		0	0
c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica		0	0
12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (a-b)	4.13	(705)	0
a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine		0	0
b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	4.13	705	0
13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (a do c)	4.14	10	18
a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima		0	0
b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima		0	0
c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	4.14	10	18

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ (nastavak)

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin.iskaze	Iznos Tekuća godina	EUR-a Prethodna godina
II. Finansijski rezultat (9+10+11+12-13)		(715)	(18)
III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (I+II)	4.15	26,886	1,003
IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno		0	0
V. Rezultat prije oporezivanja (III+IV)	4.15	26,886	1,003
14. Poreski rashod perioda (1+2)	4.15	1,920	(520)
1. Tekući porez na dobit	4.15	1,811	159
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	4.15	109	(679)
15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (V-14)		24,966	1,523
VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (1 do 8)	0	0	0
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava		0	0
2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		0	0
3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala		0	0
4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada		0	0
aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada		0	0
5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva		0	0
6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje		0	0
7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine		0	0
8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka		0	0
VII. ODLOŽENI PORESKI RASHODI ILI PRIHODI PERIODA U VEZI SA DRUGIM STAVKAMA REZULTATA /POVEZANIM SA KAPITALOM/		0	0
VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (VI-VII)		0	0
IX. NETO SVEOBUHVAJNI REZULTAT (15-VIII)	4.15	24,966	1,523
X. ZARADA PO AKCIJI		0	0
1. Osnovna zarada po akciji		0	0
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji		0	0
XI. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA		0	0
XII. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA KOJI NE OBEZBEĐUJU KONTROLU		0	0

Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:
M.P.

Danica Krstović

Direktor:

Dragomir Popadić

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

EUR-a

P O Z I C I J A	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	261,109	250,583
1. Prodaja i primljeni avansi	255,424	250,583
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	0	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	5,685	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	252,008	248,388
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	48,273	43,329
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	198,744	205,040
3. Plaćene kamate	0	19
4. Porez na dobit	0	0
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	4,991	0
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	9,101	2,195
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	0	0
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	0	0
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i bio. sredstava	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	0	0
5. Primljene dividende	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	2,428	1,779
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	0	0
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio. sred.	2,428	1,779
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	0	0
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) (I - II)	(2,428)	(1,779)

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (nastavak)

P O Z I C I J A	EUR-a	
	Iznos Tekuća godina	Prethodna godina
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	0	0
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	0	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	0	0
3. Finansijski lizing	0	0
4. Isplaćene dividende	0	0
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	0	0
D. NETO TOK GOTOVINE (AIII + BIII + CIII)	6,673	416
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	899	483
F. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	0	0
G. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	0	0
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (D+E+F+G)	7,572	899

Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:

Direktor:

M.P.

Danica Krstović

Dragomir Popadić

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

EUR-a

OPIS	Osnovni kapital	Ostali kapital	Neuplaćeni upisani kapital	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacijske rezerve	Neraspoređena dobit	Gubitak	Otkupljene sopstvene akcije i udeli	Ukupno
1 Stanje na dan: 01.01.2019. godine	21,824	0	0	0	0	0	38,463	92,306	0	(32,019)
Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Korigovano početno stanje na dan 01.01.2019. godine	21,824	0	0	0	0	0	38,463	92,306	0	(32,019)
4 Neto promjene u godini	0	0	0	0	0	0	1,523	0	0	1,523
5 Stanje na dan: 31.12.2019. godine	21,824	0	0	0	0	0	39,986	92,306	0	(30,496)
Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Korigovano početno stanje na dan 01.01.2020. godine	21,824	0	0	0	0	0	39,986	92,306	0	(30,496)
8 Neto promjene u godini	0	0	0	0	0	0	24,965	0	0	24,965
9 Stanje na dan: 31.12.2020. godine	21,824	0	0	0	0	0	64,951	92,306	0	(5,531)

Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:

Danica Krstović

M.P.

Direktor:

Dragomir Popadić

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

1. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU

Društvo obavlja djelatnost pod nazivom DOO Lokalni javni emiter »Radio Tivat« Tivat. Ovo Društvo je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Tivat, na sjednici od 19.03.2012. godine, i to reorganizacijom Lokalnog javnog emitera »Centar za informativnu djelatnost Tivat« u DOO Lokalni javni emiter »Radio Tivat«. Prema navedenoj Odluci, Lokalni javni emiter »Radio Tivat« je pravni sledbenik Centar za informativnu djelatnost Tivat, koje nastavlja sa korišćenjem imovine za obavljanje djelatnosti za koju je osnovano. Izabrani model reorganizacije podrazumjeva promjenu oblika organizovanja iz javnog preduzeća u društvo sa ograničenom odgovornošću, bez promjene strukture vlasništva. Društvo je reorganizovano u društvo sa ograničenom odgovornošću sa punim nazivom »Lokalni javni emiter Radio Tivat« i registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata 10.07. 2013. godine.

DOO Lokalni javni emiter »Radio Tivat« upisano je u Centralni registar privrednih subjekata Podgorica po Rješenju od 10.07.2013. godine. Registracija Društva izvršena je u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. (Sl.list RCG br. 06/02 i Sl.list CG br. 17/07, 80/08 40/10, 36/11, 40/11) pod registracionim brojem 5-0666051/001. Posljednja promjena podataka u Centralnom registru privrednih subjekata izvršena je 15.10.2018. godine radi registracije promjene Statuta i promjene članova Savjeta Društva.

Društvo ima i sledeće registracione oznake:

matični broj: 02368811,

šifra djelatnosti 6010 Emitovanje radio-programa.

U Upravi prihoda Crne Gore Društvu je 16.07.2013.godine dodjeljen:

PIB 02368811, 914, i

PDV registracioni broj: 91/31-00439-4.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2020.godine -15 (31.12.2019.godine-16 zaposlenih).

Društvo obavlja djelatnost na osnovu Odobrenja za emitovanje opšteg radijskog programa broj O-R-J-12 koje je izdala Agencija za elektronske medije 04.03.2013.godine, zatim Rješenja o izmjeni i dopuni odobrenja za emitovanje br.O-R-J-12 od 21.11.2018. godine, Rješenja o izmjeni i dopuni odobrenja za emitovanje br.O-R-J-12 od 22.04.2019. godine i Rješenja o izmjeni i dopuni odobrenja za emitovanje br.O-R-J-12 od 28.04.2020. godine

U skladu sa članom 5 Zakona o računovodstvu ("Službeni list CG", br. 52/16) Društvo je razvrstano u mikro pravno lice. Obaveza za vršenje revizije finansijskih iskaza za javne emitere propisana je u čl.80 Zakona o elektronskim medijima (Sl.List Crne Gora br.46/10;br.40/11, br.53/11 i br.6/13, 55/16 i 92/17).

Na dan objavljivanja ovih finansijskih iskaza, tj. na dan 29.03.2021. godine, članovi Savjeta i Direktor Društva čine lica čija su imena prikazana u pregledu koji slijedi:

Ime i prezime	Pozicija
G-din Mašo Čekić	Predsjednik Savjeta
G-dja Kristina Škanata	Član Savjeta
G-dja Slađana Obradović	Član Savjeta
G-din Žarko Ostojić	Član Savjeta
G-din Predrag Šušić	Član Savjeta
G-din Dragomir Popadić	Direktor

Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih iskaza su:

1. Dragomir Popadić, Direktor
2. Danica Krstović, odgovorno lice u agenciji za knjigovodstvo, kojoj je povjereno vođenje knjigovodstvenih poslova za Društvo.

Društvo je vođenje knjigovodstvene evidencije povjerilo agenciji za vođenje knjiga «Confirm» D.O.O iz Tivta.

Dokumentaciju i podatke su nam prezentirale sledeće osobe:

1. Dragomir Popadić
2. Danica Krstović

Finansijsko računovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena. Glavna knjiga finansijskog računovodstva vodi se u agenciji za pružanje računovodstvenih usluga «Confirm» D.O.O i odgovara načelima urednog knjigovodstva.

Interna kontrola nije organizovana kao poseban organizacioni dio i odvija se u skladu sa neophodnim uputstvima i procedurama, kao i autokontrolama prema opisima radnih mjesta.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA

2.1. Osnove za sastavljanje finansijskih iskaza

2.1.1. Izjava o usaglašenosti

Finansijski iskazi Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list CG", br. 52/16) i drugim računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

2.1.2. Uticaj i primjena novih i revidiranih MSFI i MRS

Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu MRS odnosno MSFI koji su bili u primjeni na dan 1. januara 2013. godine i na njima zasnovanim propisima o računovodstvu Crne Gore.

Na osnovu Zakona o računovodstvu, pravna lica u Crnoj Gori sastavljaju finansijske iskaze po MRS - Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno po MSFI- Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, koje je objavio IASB - Odbor za međunarodne računovodstvene standarde i utvrdio i objavio organ državne uprave nadležan za poslove finansija, odnosno pravno lice kojem je povjereno vršenje tih poslova, koje je od odgovarajućeg organa IFAC- Međunarodna federacija računovođa, dobilo pravo na prevod i objavljivanje.

Nadležno pravno lice kome su povjereni poslovi računovodstva i revizije u navedenom smislu je Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG). Na osnovu obavještenja ISRCG od 01.02.2019. godine primjenjuju se standardi izdati do 31.07.2013. godine. Tokom 2020. prevedeni su i objavljeni Standardi koji su izdati do 01. januara 2019. godine. ISRCG je 27.11.2020.godine, izdao obavještenje u kome je između ostalog navedeno da su od 01.01.2021. godine u Crnoj Gori od prevedenih i zvaničnih tekstova MSFI u Crnoj Gori, MSFI 16- Lizing se primjenjuje od 01.01.2021.godine, zvanična primjena MSFI 9 (za privredu) i MSFI 15 se odlaže, kao i da je dozvoljena ranija primjena MRS/MSFI čija se zvanična primjena odlaže.

Rukovodstvo Društva analizira promjene u važećim Standardima i tumačenjima, kao i novousvojene Standarde i tumačenja izdata nakon 31.07.2013. godine, i nakon ustanovljavanja Standarda i tumačenja koji su relevantni za Društvo, ima namjeru da iste primijeni u sastavljanju finansijskih izvještaja nakon što oni budu obavezni za primjenu u Crnoj Gori. Rukovodstvo Društva je izabralo da ne usvoji ove nove Standarde i izmjene postojećih Standarda i primijeni Standarde na način kako je to navedeno u obavještenju Instituta sertifikovanih računovođa od 27.11.2020.godine. Rukovodstvo predviđa da usvajanje ovih novih Standarda i izmjena postojećih Standarda neće imati materijalan uticaj na finansijske izvještaje Društva u periodu inicijalne primjene.

U narednom pregledu dati su standardi i izmjene postojećih MRS i MSFI koji su u primjeni za izvještajni period a na dan odobravanja ovih finansijskih iskaza nisu zvanično prevedeni i objavljeni u Crnoj Gori:

Standardi	Datum primjene za finansijske iskaze koji počinju na ili nakon
Izmjene MRS 32 - (Prebijanje finansijske imovine i finansijskih obaveza)	01.01.2014.
Izmjene MSFI 10, MSFI 12 i MRS 27 (Investicioni entiteti)	01.01.2014.
Izmjene MRS 36 (Objavljivanje nadoknadivog iznosa za nefinansijsku imovinu)	01.01.2014.
Izmjene MRS 39 (Novacije derivata i nastavak računovodstva zaštite)	01.01.2014.
Izmjene MRS 19 (Definisani planovi primanja: Nakande zaposlenih)	01.07.2014.
Izmjene MSFI 11 (Računovodstveni tretman spajanja ulaganja u zajedničke operacije)	01.01.2016.
Izmjene MRS 16 i MRS 38 (Razjašnjenje prihvatljive metode amortizacije i depresijacije)	01.01.2016.
Izmjene MRS 16 (Poljoprivreda; Višegodišnji zasadi)	01.01.2016.
Izmjene MRS 27 (Equity metoda u pojedinačnim finansijskim izvještajima)	01.01.2016.
Izmjene MRS 1 – Podsticanje objelodanivanja	01.01.2016.
Izmjene MSFI 10, MSFI 12 i MRS 28 (Zavisni entitet: Primjena izuzeća od konsolidacije)	01.01.2016.
MSFI 14 – Regulisana vremenska razgraničenja	01.01.2016.
Izmjena MRS 12 (Priznavanje odloženih poreskih sredstava za nerealizovane gubitke)	01.01.2017.
Izmjene MRS 7 (Inicijative za objelodanivanja)	01.01.2017.
MSFI 9 – Finansijski instrumenti	01.01.2018.
MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima	01.01.2018.
Izmjene MRS 40 – Investicione nekretnine (Prenos investicionih nekretnina)	01.01.2018.
Izmjene MSFI 2 – Plaćanje akcijama (Klasifikacija i mjerenje transakcija plaćanja akcijama)	01.01.2018.
Izmjene MSFI 4 – Ugovori o osiguranju (primjena MSFI 9)	01.01.2018.
Izmjene MSFI 9 - Finansijski instrumenti (Karakteristike plaćanja unaprijed sa negativnom kompenzacijom)	01.01.2018.
MSFI -16 Lizing	01.01.2019.
Izmjene MSFI 9 – Finansijski instrumenti (Mogućnosti plaćanja unaprijed sa negativnom kompenzacijom)	01.01.2019.
Izmjene MRS 19 – Prianje zaposlenih (Plan izmjena, ograničenja i poravnanja)	01.01.2019.
Izmjene MRS 28-Investivije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate (Dugoročni interesi u pridruženim entitetima i zajedničkim poduhvatima)	01.01.2019.
MSFI 9, MRS 9 i MSFI 7 izmjene - Reforma uporedive kamatne stope	01.01.2020.
MSFI 3 – Poslovne kombinacije, definicija poslovanja	01.01.2020.
MRS 1 – Presentacija finansijskih izvještaja i MRS 8 – Računovodstvene politike, promjenana računovodstvenih procjena i greške, Definicija materijalnosti	01.01.2020.

Konceptualni okvir u MFSI	01.01.2020.
---------------------------	-------------

2.2. Prezentacija finansijskih iskaza

Finansijski iskazi su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica (Sl.list CG br. 05/11).

Finansijski iskazi su iskazani u evrima (EUR), osim ukoliko nije drugačije navedeno. Euro predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Crnoj Gori i to je istovremeno i funkcionalna valuta.

Uporedni podaci prikazani su u EUR-ima na dan 31. decembar 2019. godine.

Računovodstveni metod

Finansijski iskazi su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrijednosti (istorijskog troška), osim ukoliko MSFI ne zahtjevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u računovodstvenim politikama.

3. NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE DRUŠTVA

3.1 Pravila procjenjivanja – osnovne pretpostavke

Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja.

Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promjena i drugih događaja se priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski iskazi sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Iskaza o tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promjenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.

Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

3.2 Priznavanje elemenata finansijskih iskaza

Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi priticati u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrijednost ili cijenu koštanja ili vrijednost koja može da se pouzdano izmjeri.

Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti može pouzdano da izmjeri.

Prihod se priznaje u bilansu uspjeha kada je povećanje ekonomskih koristi povezano sa povećanjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje mogu pouzdano da se izmjere, odnosno da priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja obaveza.

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmjeri, odnosno da priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem sredstava.

Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe koncept očuvanja kapitala. Očuvanje kapitala mjeri se nominalnim monetarnim jedinicama – EUR. Po ovom konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku perioda, nakon uključivanja bilo kakvih raspodjela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku godine.

3.3 Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u EUR po referentnom deviznom kursu koji objavljuje Centralna banka Crne Gore, a koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u EUR po referentnom deviznom kursu koji objavljuje Centralna banka Crne Gore za taj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike, nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, evidentirane su u korist ili na teret bilansa uspjeha.

Srednji kurs važnijih stranih valuta, na dan bilansa, izražen u EUR je bio sledeći:

	Važi za	31.12.2020.	31.12.2019.
AMERICKI DOLAR	1 USD	0,8143	0.8937
SVAJCARSKI FRANAK	1 CHF	0,9211	0.9198
FUNTA STERLINGA	1 GBP	1,1073	1.1736

3.4. Neuplaćeni upisani kapital procenjuje se u visini ugovorenog nenaplaćenog iznosa. Ako je upisani kapital u stranoj valuti na dan bilansa vrednuje se po srednjem kursu.

3.5. Nematerijalna ulaganja se priznaju samo kada je vjerovatno da će od tog ulaganja priticati ekonomske koristi i kada je nabavna vrijednost ulaganja pouzdano mjerljiva, a obuhvataju se: ulaganja u razvoj, koncesije, patenti, licence, nematerijalni troškovi, ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu (u okviru kojih su troškovi zakupa, pravo korišćenja državnog zemljišta), kao i kupovinom stečeni goodwill.

Nematerijalna ulaganja, vrednuju se u skladu sa MRS 38 – Nematerijalna ulaganja. Početno priznavanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrijednosti (paragraf 74 MRS 38).

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se proporcionalnom metodom u roku od 4 godine, osim ulaganja čije je vrijeme utvrđeno ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima koji proističu iz ugovora. Metod amortizacije i korisni vijek se procjenjuju na kraju svakog izvještajnog perioda i kada je to potrebno vrši se njihova korekcija.

3.6. Nekretnine, postrojenja i oprema

Ova imovina obuhvata zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi, avanse date za njihovu nabavku i ulaganje na tuđim nekretninama i postrojenjima. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrijednosti.

Kao stalno sredstvo priznaju se i podliježu amortizaciji sredstva alata i inventara i rezervni djelovi, čiji je korisni vijek duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cijena u vrijeme nabavke veća od 300 EUR-a.

Ukoliko knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od tržišne vrijednosti, u skladu sa paragrafom 31 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, procjena se vrši po poštenoj vrijednosti. Kada se nekretnina, postrojenje i oprema procjenjuju efekti revalorizacije knjiže se srazmjerno i na nabavnoj i na ispravci vrijednosti tako da je knjigovodstvena vrijednost posle revalorizacije jednaka revalorizovanom iznosu sredstva. Pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve. Negativni efekti procjene smanjuju revalorizacionu rezervu a ako revalorizaciona rezerva ne postoji, negativni efekti procjene terete rashode obezvređenja.

Građevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog vijeka.

Amortizacija nekretnina postrojenja i opreme se obračunava na nabavnu odnosno procjenjenu, poštnu vrijednost na početku godine kao i na nekretnine, postrojenja i opremu stavljen u upotrebu u toku godine, primjenom proporcionalnog metoda u toku procjenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava.

Društvo primenjuje sledeći korisni vijek trajanja sredsava stope amortizacije:

Nekretnine postrojenja i oprema	Korisni vijek trajanja	Stope amortizacije
Građevinski objekti		
- poslovne zgrade i poslovni prostor	20	5%
Oprema		
-oprema računari	5	20%
- oprema za PTT i radio oprema	5	20%
-kancelarijska oprema	5	20%
-vozila	5	20%
-ostala oprema	5	20%

Amortizacione stope se mogu revidirati radi obračuna amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali namjeravani vijek njihovog korišćenja.

Sredstva se isknižavaju iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstava (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u bilansu uspjeha odgovarajućeg perioda.

3.7. Investicione nekretnine

Ova imovina obuhvata zemljište i građevinske objekte. Početno priznavanje se vrši po nabavnoj cijeni. U toku korisnog vijeka investicione nekretnine se ili procjenjuju po poštenoj vrijednosti ili se vrši amortizacija građevinskih objekata (paragraf .38 i 53 MRS 40 - Ulaganja u nekretnine).

Ako se investicione nekretnine amortizuju pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve, a negativni efekti na teret revalorizacione rezerve, a ako te revalorizacione rezerve nema, negativni efekti procjene terete rashode obezvređenja.

Ukoliko se investicione nekretnine ne amortizuju, pozitivni efekti procjene su prihod od usklađivanja vrijednosti a negativni efekti procjene su rashod po osnovu obezvređenja tekućeg perioda.

3.8. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja

kapitalu zavisnih pravnih lica, učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica, učešća u kapitalu drugih pravnih lica, dugoročne hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju, dugoročni krediti u zavisnim, povezanim i drugim pravnim licima, dugoročni krediti u zemlji i inostranstvu, hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeca i ostali dugoročni plasmani

3.8.1. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica

Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica se inicijalno vrijednuje po nabavnoj vrijednosti a na dan bilansiranja po tržišnoj vrijednosti ukoliko se ista može utvrditi na berzi hartija od vrijednosti, a efekat usklađivanja se uključuje u kapital (kao neralizovani dobici-gubici) sve do otuđenja kada se ista uključuje u bilans uspijeha kao dobitak – gubitak.

3.8.2. Dugoročne hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeca vrednuju se na sledeći način:

- ako su izražene u EUR-ima a nisu uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po knjigovodstvenoj vrijednosti,
- ako su uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po prodajnoj berzanskoj cijeni na dan bilansa. Pozitivni efekti evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve a negativni na teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda obezvređenja,
- ako su izražene u stranoj valuti a nisu uključene na listu kotacije berze, vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u okviru finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

3.8.3. Dugoročni krediti i dugoročna potraživanja

Dugoročni krediti u zemlji predstavljaju finansijske kredite odobrene i date drugim pravnim licima za period duži od jedne godine i sa ugovorenom kamatnom stopom.

U okviru dugoročnih potraživanja iskazuju se:

- Potraživanja od zavisnih, povezanih i ostalih pravnih lica
- Potraživanja od zaposlenih
- Ostala potraživanja sa rokom dospijeca dužim od 12 mjeseci nakon datuma bilansiranja. U suprotnom, ukoliko je period kraći od 12 mjeseci, klasifikuju se kao kratkoročna potraživanja.

3.9. Odložena poreska sredstva kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 – Porez na dobit a evidentiraju u korist odloženih poreskih prihoda.

3.10. Zalihe

3.10.1. Zalihe materijala, rezervnih djelova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove nabavke. Neto fakturna vrijednost je fakturna vrijednost umanjena za popuste i rabate. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih djelova, sitnog inventara vrši se po prosečnoj nabavnoj cijeni. Obračun izlaza, prodaje zaliha robe, vrši se po metodi prosečne cijene.

Ako je vladajuća nabavna cijena zaliha materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe niža od knjigovodstvene nabavne cijene, zalihe se vrednuju po neto prodajnoj cijeni a razlika se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.

Zalihe materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrijednost, kao i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima otpisuju se na teret rashoda perioda.

3.10.2. Zalihe učinaka procjenjuju se po cijeni koštanja koja obuhvata proizvodne troškove. Ako je cijena koštanja viša od neto prodajne cijene zalihe učinaka se vrednuju po neto prodajnoj cijeni. Za procjenjivanje zaliha nedovršene proizvodnje neto prodajna cijena proizvoda umanjuje se za iznos troškova neophodnih za završetak proizvodnje proizvoda.

Zalihe učinaka koje nemaju upotrebnu vrijednost otpisuju se na teret rashoda perioda. Ispravka vrijednosti obezvređenje zaliha vrši se na osnovu procjene rukovodstva Društva.

3.10.3 Dati avansi za zalihe i usluge obuhvataju avanse date za nabavku materijala, robe i usluga, zaduženjem ovog računa u korist računa sa kojeg je izvršeno plaćanje avansa. Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da realizuje sve dospjele iznose datih avansa prema ugovorenim uslovima, vrši se ispravka vrijednosti datih avansa.

3.11. Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca, potraživanja iz specifičnih poslova, druga potraživanja, potraživanja za više plaćen porez na dobit i potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost.

3.11.1. Potraživanja od kupaca obuhvataju potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, usluga i robe. Oba potraživanja se raščlanjuju na kupce matična i zavisna pravna lica, kupce ostala povezana pravna lica, kupce u zemlji i kupce u inostranstvu, a u skladu sa računovodstvenom regulativom.

Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospjele iznose prema ugovorenim uslovima, vrši se ispravka potraživanja. Za potraživanja od kupaca vrši se ispravka vrijednosti ako nisu naplaćena u roku od 90 dana od dospjeća.

Potraživanja u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

3.11.2. Potraživanja iz spečifičnih poslova obuhvataju potraživanja od usluga prevoza robe na unutašnjem i međunarodnom željezničkom saobraćaju. Ova potraživanja evidentiraju se

preko prelaznih računa a u cilju obezbjeđenja kontrole obuhvatnosti tovarnih listova koji prate prevoz robe na unutašnjem i međunarodnom željezničkom saobraćaju.

3.11.3. Druga Potraživanja obuhvataju potraživanja za za kamatu i dividendu, potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija za regrese, premije, stimulacije, dotacije i sl..

3.11.4. Potraživanja za više plaćen porez na dobit obuhvataju potraživanja po osnovu više plaćenog poreza na dobit.

3.11.5 Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost obuhvataju razliku između prethodnog poreza i iznosa poreza na dodatu vrijednost iskazanu u izlaznim fakturama Društva pod uslovom da plaćeni porez na dodatu vrijednost nije konpenziran sa naplaćenim porezom na dodatu vrijednost,

3.12. Kratkoročni finansijski plasmani obuhvataju kratkoročne kredite (kratkoročni krediti matičnim i povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite ostalim povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite u zemlji, kratkoročne kredite u inostranstvu i dio dugoročnih kredita koji dospeva za naplatu naredne godine), hartije od vrijednosti koje dospjevaju za naplatu do godinu dana, hartije od vrijednosti kojima se trguje i ostale kratkoročne finansijske plasmane. Kratkoročni krediti i hartije od vrijednosti u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. Hartije od vrijednosti uključene na listu kotacije berze efekata, vrednuju se po berzanskoj cijeni na dan bilansa. Pozitivni efekti promjene cijene hartije od vrijednosti evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda.

Kratkoročni finansijski plasmani od dužnika u stečaju kao i plasmani koji nisu naplaćeni za 365 dana od dana dospjeća indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

3.14. Stalna sredstva namjenjena prodaji i sredstva poslovanja koje je obustavljeno su nekretnine, postrojenja i oprema koja se drže radi prodaje, a vrednuju se po nižem od sledeća dva iznosa: po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer, poštenoj, vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje.

Sredstva poslovanja koje se obustavlja su nematerijalna sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema djela društva čije se poslovanje obustavlja. Ova sredstva se vrednuju po sadašnjoj (neotpisanoj) vrijednosti.

Ako početna vrijednost ovih sredstava ne odgovara tržišnoj cijeni umanjenoj za troškove prodaje vrši se procjenjivanje po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti su prihodi od usklađivanja vrijednosti a negativni efekti procjene su rashodi po osnovu obezvređenja. (paragraf 18,19 i 23 MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja).

3.15. Aktivna vremenska razgraničenja obuhvataju unapred obračunate troškove (troškovi koji se odnose na budući obračunski period), potraživanja za nefakturisani prihod, razgraničene troškove po osnovu obaveza (unaprijed obračunate kamate, na primjer) i ostala aktivna vremenska razgraničenja.

3.16. Kapital obuhvata: osnovni kapital, ostali osnovni kapital, emisionu premiju, rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve, nerealizovane dobitke po osnovu hartija od vrijednosti, neraspoređenu neto dobit ranijih ili tekuće godine i upisani neuplaćeni kapital.

Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrijednosti i gubitak iz ranijih godina i tekuće godine su ispravka vrijednosti kapitala.

Otkupljene sopstvene akcije su takođe ispravka vrijednosti kapitala.

Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti, a otkupljene sopstvene akcije po otkupljenoj cijeni.

Upisani neuplaćeni kapital u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa.

Revalorizaciona rezerva se smanjuje

- u korist neraspoređene dobiti ranijih godina kada se sredstvo od koga potiče revalorizaciona rezerva u potpunosti amortizuje ili proda po cijeni iznad sadašnje vrijednosti, i/ili kada se sredstvo koristi, za iznos koji odgovara razlici između amortizacije zasnovane na revalorizovanoj knjigovodstvenoj vrijednosti sredstva i amortizacije zasnovane na prvobitnoj nabavnoj vrijednosti sredstva.
- za iznos gubitka prodatog sredstva od koga potiče revalorizaciona rezerva do visine revalorizacione rezerve.

Gubitak iznad vrijednosti kapitala je razlika između ukupnog gubitka i kapitala.

3.17. Dugoročna rezervisanja predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama a odnose se na:

- rezervisanja za troškove u garantnom roku,
- rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava,
- rezervisanja za troškove restrukturiranja,
- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, i
- ostala rezervisanja za vjerovatne troškove (sudske troškove).

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

3.18. Dugoročne obaveze obuhvataju obaveze po dugoročnim kreditima i dugoročne obaveze po finansijskom lizingu. Dugoročne obaveze iskazuju se u nominalnoj neisplaćenoj vrijednosti a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po kursu ugovorenom sa kreditorom. Dugoročne obaveze sa valutnom klauzulom vrednuju se takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.

3.19. Odložene poreske obaveze kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 - Porez na dobit, a evidentiraju se na teret poreskih rashoda perioda.

3.20. Dugoročni odloženi prihod i primljene donacije obuhvataju primljene donacije i državna davanja u slučaju kada se od države dobijaju uslovi koji tek treba da se ispune a u

skladu sa MRS 20 i ostalim relevantnim MSFI. Ova davanja se ne priznaju odmah kao prihod već postepeno u mjeri u kojoj se ispunjavaju postavljeni uslovi.

3.21. Kratkoročna rezervisanja predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz tekućeg poslovanja koji će se pojaviti u narednoj godini a odnose se na:

- rezervisanja za neiskorišćene naknade za godišnje odmori i
- rezervisanja za druge naknade i beneficije koji će se pojaviti u narednoj godini.

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena kratkoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

3.22. Kratkoročne finansijske obaveze obuhvataju kratkoročne obaveze sa rokom dospjeća do godinu dana i dio dugoročnih obaveza koji dospjeva za plaćanje u narednoj godini. Kratkoročne finansijske obaveze iskazuju se u nominalnoj vrijednosti a obaveze u stranoj valuti i sa valutnom klauzulom iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po ugovorenom kursu sa kreditorom.

3.23. Obaveze iz poslovanja obuhvataju primljene avanse, depozite i kaucije, dobavljače, izdate mjenice i čekove povjericima i obaveze iz specifičnih poslova. Obaveze iz poslovanja iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu na dan bilansa.

3.24. Ostale kratkoročne obaveze

3.24.1 Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada obuhvataju neto zarade i naknade zarade, kao i naknade zarada koja se refundiraju i poreze i doprinose po navedenim osnovama na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

3.24.2. Druge obaveze obuhvataju obaveze za kamate, troškove finansiranja, dividende, za učešće u dobitku, obaveze prema zaposlenima, članovima upravnog i nadzornog odbora, obaveze prema fizičkim licima za naknade prema ugovorima i ostale obaveze.

3.25. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda obuhvataju obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, obaveze za akcizu, obaveze za poreze, carine i druge dažbine, obaveze za doprinose na teret troškova i ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine.

3.26. Obaveze po osnovu za porez na dobit obuhvataju neplaćeni porez na dobit koji je utvrđen u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.

3.27. Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno obuhvataju se obaveze u skladu sa MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i poslovanja koje prestaje.

3.28. Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju unaprijed obračunate troškove, obračunate prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove nabavke, odložene prihode i primljene donacije.

3.29. Prihodi su bruto prilivi ekonomskih koristi u određenom periodu, koji se ostvaruju iz redovnih aktivnosti Društva, kada ovi prilivi dovode do povećanja njegovog kapitala, osim onih povećanja koji se odnose na unose vlasnika u kapital. Pod prilivom se podrazumjeva i neto priliv ekonomske koristi nastao prodajom materijala i stalnih sredstava(dobici).

3.30.1. Prihodi od prodaje obuhvataju:

- prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, umanjene za poreske dažbine i date popuste nezavisno od momenta naplate,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje učinaka priznaju se po cijeni koštanja,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje robe priznaju se po nabavnoj cijeni,

Poslovni prihodi koriguju se na više za povećanje vrijednosti zaliha učinaka i na niže za smanjenje vrijednosti zaliha učinaka.

Društvo stiće sredstva:

1. iz dijela opštih prihoda budžeta opštine;
2. proizvodnjom i emitovanjem reklamnih sadržaja;
3. proizvodnjom i prodajom audiovizuelnih djela i nosača zvuka, koji su u interesu javnosti;
4. iz sponzorstva programskih sadržaja;
5. organizovanjem koncerata i drugih priredbi;
6. iz drugih izvora, u skladu sa Zakonom.

3.30.2. Prihodi od aktiviranja učinaka obuhvataju prihode po osnovu upotrebe robe, proizvoda i usluga za nematerijalna ulaganja, za osnovna sredstva, za materijal, i za sopstveni transport nabavke materijala i robe i drugo.

3.30.3 Ostali prihodi iz redovnog poslovanja obuhvataju prihode od dotacija, regresa, kompenzacija, povraćaja dažbina po osnovu prodate robe i učinaka, prihodi od donacija, zakupa, članarina i tantijema.

3.30.4 Ostali prihodi obuhvataju dobitke po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalnih ulaganja, dobitke od prodaje bioloških sredstava, dobitke po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu, dobitke od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, viškove, prihode po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, prihode od smanjenja obaveza, prihode od ukidanja dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi.

3.30.5 Ostali prihodi iz poslovanja obuhvataju dobitke po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalnih ulaganja, dobitke od prodaje bioloških sredstava, dobitke po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu, dobitke od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, viškove, prihode po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, prihode od smanjenja obaveza, prihode od ukidanja dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi.

3.30.6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine obuhvataju pozitivne efekte promjene poštene (fer) vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, bioloških sredstava i zaliha do visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva po osnovu vrednosnog usklađivanja, kao i drugih ukidanja ispravki vrijednosti po osnovu vrednosnog usklađivanja u skladu sa MRS 16, MRS 38, MRS 36, MSFI 9 i drugim relevantnim MSFI i računovodstvenom politikom.

3.30.7. Finansijske prihode čine finansijski prihodi čine finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica, prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika, od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi.

3.31. Rashodi su smanjenje ekonomske koristi tokom obračunskog perioda u obliku odliva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obaveza, što dovodi do smanjenja kapitala, izuzev smanjenja koja su povezana sa raspodjelom učesnicima u kapitalu (podjela dividendi).

3.31.1. Poslovne rashode čine: nabavna vrijednost prodate robe, troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja i nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata).

Poslovni rashodi se priznaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali, nezavisno od plaćanja.

3.31.2. Ostale rashode čine gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja, gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu pravnih lica, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja i ostali nepomenuti rashodi.

3.31.3. Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine iskazuju se negativni efekti vrednosnih usklađivanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, zaliha, hartija od vrijednosti i potraživanja.

3.31.4. Finansijske rashode čine finansijski rashodi iz odnosa matičnih i zavisnih pravnih lica, rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

3.32. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno je razlika između prodajne vrijednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti.

3.33. Druge stavke rezultata povezane sa kapitalom obuhvataju stavke prihoda i rashoda koje nisu priznate u bilansu uspjeha tekućeg perioda jer tako zahtevaju ili dozvoljavaju drugi Standardi. U ove stavke se klasifikuju:

- promjene revalorizacionih rezervi (koje se priznaju u skladu sa MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema i MRS 38 Nematerijalna ulaganja),
- aktuarski dobiti i gubici po definisanim planovima doprinosa priznatih u skladu sa paragrafom 93A MRS 19 Naknade zaposlenima,

- dobiti i gubici koji proizilaze iz preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja (koje se radi u skladu sa MRS 21 Učinci promjena kurseva stranih valuta),
- dobiti i gubici po osnovu ponovnog vrednovanja finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju i
- efektivni dio dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata hedžinga u hedžingu tokova gotovine.

3.34. Porez na dobit

Tekući porez

Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01, 12/02, 80/04 i "Sl. list C G", br. 40/08, 86/09, 73/10, 40/11, 14/12, 61/13 i 55/16). Konačni iznos obaveze poreza na dobit utvrđuje se primjenom poreske stope od 9% na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobit prikazan u zvaničnom bilansu uspjeha koji se koriguje za stalne razlike koje su definisane propisima o oporezivanju Crne Gore.

Propisi u Crnoj Gori ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.

Odloženi porez

Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i obaveza u finansijskim izvještajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju oporezive dobiti. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u mjeri u kojoj je vjerovatno da će oporezivi dobiti biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika.

Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.

3.35. Značajne računovodstvene procjene (paragraf 125 MRS 1-Prezentacija finansijskih iskaza)

Sastavljanje finansijskih iskaza zahtjeva od rukovodstva Društva da vrši i utvrđuje pretpostavke koje mogu da imaju efekte na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanja potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih iskaza, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom

iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih iskaza.

Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtjevaju vršenje procjene i donošenje pretpostavki predstavljene su u daljem tekstu:

3.35.1. Korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme

Društvo procjenjuje preostali vijek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake poslovne godine. Procjena korisnog vijeka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napredkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Ukoliko se sadašnja procjena razlikuje od prethodnih procjena, promjene u poslovnom okruženju Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 – „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške“. Ove procjene mogu da imaju značajne efekte na knjigovodstvene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznose amortizacije tekućeg obrćunskog perioda.

3.35.2. Umanjenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, Društvo vrši pregled knjigovodstvenih vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine i procjenjuje da li postoje indikacije za umanjeње vrijednosti nekog sredstva. Prilikom procjenjivanja umanjeња vrijednosti sredstva koja gotovinske tokove ne generišu nezavisno, dodjeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generiše novac. Naknadne promjene u dodjeljivanju jedinici koja generiše novac ili u vremenu novćnih tokova mogu da utiĉu na knjigovodstvene vrijednosti odnosne imovine.

3.35.3. Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja je izvršena na osnovu procjenjenih gubitaka usled nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze u roku koji prelazi rok tolerancije naplativosti potraživanja. Procjena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobosti kupaca i promjenama u postojećim uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i očekivanoj budućoj naplati. Promjene u uslovima poslovanja, djelatnosti ili okolnostima vezanim za određene kupce, mogu da imaju za posledice korekciju ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja objelodanjene u priloženim finansijskim izvještajima.

3.35.4. Ispravka vrijednosti zastarjelih zaliha i zaliha sa usporenim obrtom

Društvo vrši ispravku vrijednosti zastarjelih zaliha kao i zaliha sa usporenim obrtom. Pored toga određene zlihe Društva, vrednovane su po njihovoj neto prodajnoj vrijednosti. Procjena neto prodajne vrijednosti zaliha izvršena je na osnovu najpouzdanijih raspoloživih dokaza u vrijeme vršnje procjene. Ova procjena uzima u obzir očekivano kretanje cijena i troškova u periodu nakon datuma biansa stanja i njena realnost zavisi od budućih događaja koji treba da potvrde uslove koji su postojali na dan bilansa stanja.

3.35.5. Sudski sporovi

Prilikom odmjeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja izloženosti potencijalnim obavezama koje se odnose na postojeće sudske sporove rukovodstva, Društvo donosi određene procjene. Ove procjene su neophodne radi utvrđivanja vjerovatnoće nastanka negativnih ishoda i određivanja iznosa neophodnog za konačno sudsko poravnanje. Usled inherentne neizvjesnosti u postupku procjenjivanja, stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka incijalno utvrđenih procjenom. Zbog toga se procjene koriguju kada Društvo dođe do novih informacija, uglavnom uz podršku internih stručnih službi ili spoljnih savjetnika. Izmjene procjene mogu da u značajnoj mjeri utiču na buduće poslovne rezultate.

4. OBJELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE ISKAZE

4.1 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA

EUR-a

	Postrojenja i oprema	Oprema PTT i radio oprema	Kancelarijska oprema	Vozila	Ostala oprema	Ukupno
Nabavna vrijednost na početku godine	29,629	40,403	2,645	4,034	373	77,084
Povećanje:	2,428	0	0	0	0	2,428
Nabavka, aktiviranje i prenos	2,428	0	0	0	0	2,428
Revalorizacija odnosno procjena u toku godine	0	0	0	0	0	0
Viškovi utvrđeni popisom	0	0	0	0	0	0
Smanjenje:	0	0	0	0	0	0
Prodaja u toku godine	0	0	0	0	0	0
Rashod u toku godine	0	0	0	0	0	0
Prenos na sredstva namjenjena prodaji	0	0	0	0	0	0
Manjkovi utvrđeni popisom	0	0	0	0	0	0
Nabavna vrijednost na kraju godine	32,057	40,403	2,645	4,034	373	79,512
Kumulirana ispravka na početku godine	26,685	36,117	2,645	4,034	373	69,854
Povećanje:	1,076	1,905	0	0	0	2,981
Amortizacija	1,076	1,905	0	0	0	2,981
Obezvredenje	0	0	0	0	0	0
Ostalo	0	0	0	0	0	0
Smanjenje:	0	0	0	0	0	0
Po osnovu prodaje	0	0	0	0	0	0
Po osnovu rashodovanja	0	0	0	0	0	0
Po osnovu prenosa na sredstva namenjena prodai	0	0	0	0	0	0
Po osnovu manjkova utvrđenih popisom	0	0	0	0	0	0
Stanje na kraju godine	27,761	38,022	2,645	4,034	373	72,835

Neto sadašnja vrijednost:

31.12.2020. godine **4,296** **2,381** 0 **0** (0) **6,677**

Neto sadašnja vrijednost:

31.12.2019. godine **2,944** **4,286** 0 **0** (0) **7,230**

Na dan bilansa, Društvo je iskazalo vrijednost postrojenja i opreme po neto knjigovodstvenoj vrijednosti od 6,677 EUR-a. Društvo ne posjeduje nekretnine i koristi objekte za poslovanje na kojima je nosilac prava svojine osnivač Opština Tivat.

Imovina iskazana u poslovnim knjigama se odnosi na opremu, kancelarijski namještaj i vozila i ova imovina je usaglašena sa popisom.

Materijalna imovina priznata u bilansima nabavljena je iz sopstvenih izvora i iz donacija. Vrednovanje stavki materijalne imovine je izvršeno po nabavnoj vrijednosti za sredstva nabavljena iz sopstvenih izvora odnosno po fer vrijednosti za sredstva dobijena iz donacija.

Za vrijednost sredstava čija je nabavka finansirana iz donacije, priznati su prihodi u periodu tokom kojeg se priznaju troškovi povezani sa donacijom saglasno paragrafu 24 MRS 20 Računovodstvo državnih davanja i objelodanjivanje državne pomoći (Napomena 4.7 i Napomena 4.10).

Društvo je u svojim knjigama priznalo opremu finansiranu iz donacija po nabavnoj odnosno procjenjenoj vrijednosti u visini od 13,557 EUR i to :

- putnički automobil nabavljen iz donacije Adriatic Marinas DOO Tivat u 2014. godini koji je priznat po procjenjenoj vrijednosti od 4,034 EUR-a
- radijska opremu nabavljena u 2017. godini na osnovu Ugovora sa Opštinom Tivat o korišćenju radijske opreme, bez naknade na neodređeno vrijeme, u vrijednosti od 9,523 EUR-a

Povećanja postrojenja i opreme

U toku 2020. godine Društvo je povećalo vrijednost opreme po osnovu nabavki u vrijednosti od 2,428 EUR-a. Nabavljena oprema je prikazana u narednoj tabeli:

EUR-a

Dobavljač	Nabavljeno sredstvo	Datum nabavke	Nabavna vrijednost
	1		2
D Photo Trade DOO Tivat	MB, Core i3 9100F, ssd	07.08.2020.	365
D Photo Trade DOO Tivat	MB, Core i3 9100F, ssd	04.09.2020.	370

D Photo Trade DOO Tivat	Lenovo yoga	24.09.2020.	1,259
D Photo Trade DOO Tivat	NB 250 G7 15.6"	30.11.2020.	434
Ukupno:			2,428

Amortizacija postrojenja i opreme vrši se po linearnoj metodi. U 2020.godinu obračunata je amortizacija postrojenja i opreme u vrijednosti od 2,981 EUR-a. Obračunata amortizacija je evidentirana na rashodima (Napomena 4.11).

U okviru navedenog iznosa, obračunata amortizacija doniranih sredstava iznosi 1,905 EUR-a i za navedeni iznos odobreni su poslovni prihodi (Napomena 4.10).

4.2 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

	31. decembra 2020.	EUR-a 31. decembra 2019.
Odložene poreska sredstva po osnovu (a do c)	318	427
a) gubitka ranijih godina u poreskom bilansu	0	0
b) neiskorišćenog poreskog kredita	0	0
c) razlike između knjigovodstvene vrednosti imovine i njene poreske osnovice	318	427

Društvo je na dan bilansa priznalo odložena poreska sredstva u visini od 318 EUR-a (2019- odložena poreska obaveza 427 EUR-a) po osnovu privremenih razlika u obračunu amortizacije za računovodstvene i poreske svrhe. Ovaj povrativ porez (umanjenje poreza) koji će se pojaviti u budućim periodima, je posljedica razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i njene poreske osnovice. Kretanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza dato je u narednoj tabeli:

EUR-a

1	Stanje 1. januara 2019. Odložena poreska obaveza	-252
2	Efekat na iskaz o ukupnom rezultatu za 2019. – Odložena poreska sredstva	679
3	Stanje 31. decembra 2019. Odloženo poresko sredstvo (1+2)	427

4	Efekat na iskaz o ukupnom rezultatu za 2020. Odložena poreska obaveza	-109
5	Stanje 31. decembra 2020. Odloženo poresko sredstvo (3+4)	318

4.3 ZALIHE

	31. decembra 2020	31. decembra 2019.
1. Materijal i sitan inventar i alat na zalihi	0	0
2. Sitan inventar i alat u upotrebi	0	0
3. Zalihe učinaka	0	0
4. Roba	0	0
I Zalihe - neto (1 do 4)	0	0
1. Bruto dati avansi	0	300
2. Ispravka vrijednosti datih avansa	0	0
II Dati avansi - neto (1-2)	0	300
UKUPNO ZALIHE I DATI AVANSI (I+II)	0	300

4.4 KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

	EUR-a			
	Kupci u zemlji	Kupci u inostranstvu	Druga potraživanja	Potraživanja - ukupno
Bruto potraživanje na početku godine	9,665	0	1,422	11,087
Bruto potraživanje na kraju godine	7,166	0	1,473	8,639
Ispravka vrijednosti na početku godine	7,207	0	0	7,207
Smanjenje ispravke vrijednosti u toku godine po osnovu direktnog otpisa	4,894	0	0	4,895
Smanjenje ispravke vrijednosti u toku godine po osnovu naplate	0	0	0	0

Povećanje ispravke vrijednosti u toku godine	705	0	0	705
Ispravka vrijednosti na kraju godine	3,018	0	0	3,018
NETO STANJE				
31.12.2020. godine	4,148	0	1,473	5,621
31.12.2019. godine	2,458	0	1,422	3,880

Na dan 31.12.2020. godine Društvo je iskazalo kratkoročna potraživanja koja se odnose na potraživanja od kupaca, koja nakon ispravke vrijednosti iznose 4,149 EUR i potraživanja od Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, za refundaciju naknade koje su isplaćene zaposlenom za oktobar, novembar i decembar 2020. godine u ukupnom iznosu od od 1,422 EUR-a, i pretplata po osnovu pretplaćenih poreza i doprinosa u iznosu od 51 EUR-a.

Potraživanja od Centra za socijalni rad u iznosu od 1,422 EURa su naplaćena u 2021. godini.

U narednom pregledu data su bruto potraživanja od kupaca prije ispravke, ispravka potraživanja kao i struktura potraživanja od kupaca:

EUR-a

Red broj	Potraživanja od kupaca	Saldo 31.12.2020	Struktura %	Ispravka potraživanja
1	MTEL DOO - PODGORICA	2,382	33	
2	FRANCA MARKETI DOO - BIJELO POLJE	639	9	639
3	SURFMONT DOO - KOTOR	597	8	
4	Sekulic Sasa - Tivat	500	7	500
5	UNIVERSAL MEDIA PODGORICA DOO - Podgorica	327	5	
6	ADRIATIC MARINAS -	308	4	
7	SUN POWER doo - Tivat	281	4	
8	MOJ LAB pzu - Podgorica	278	4	
9	WIN doo - Kotor	254	4	254
10	DIRECT MEDIA - PODGORICA	231	3	231
11	LUSTICA DEVELOPMENT AD - PODGORICA	218	3	218
12	MEDITERANTOURS DOO - Becici	202	3	202
13	POLIMONT DOO - Kotor	202	3	202
14	OLIMP COO DOO - Podgorica	121	2	61
15	VOLI - PODGORICA	085	1	
16	Ostali kupci	541	8	711
	Ukupno (1 do 16):	7,166	100	3,018

Starosna struktura potraživanja na dan 31. decembra 2020. i 2019. godine predstavljena je na sledeći način:

EUR-a

Starost potraživanja u danima	Potraživanja do 365 dana starosti	Potraživanja starija od godinu dana	Ukupno (2+3)
1	2	3	4
Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto)	4,089	3,077	7,166
Ispravka vrednosti		3,017	3,018
Neto potraživanja	4,089	60	4,148
Druga potraživanja (bruto)	1,473	0	1,472
Ispravka vrednosti	0	0	0
Neto potraživanja	1,473	0	1,472

U 2020. godini, rukovodstvo Društva je donijelo Odluku o indirektnom otpisu za potraživanja starija od godine u vrijednosti od 705 EUR-a. Ispravka potraživanja izvršena je u skladu sa MRS 39 Finansijski instrumenti-priznavanje i odmjeravanje, a za iznos ispravke potraživanja terećeni su rashodi po osnovu vrijednosnog usklađenja kratkoročnih finansijskih sredstava (Napomena 4.13).

U narednom pregledu prikazani su kupci za koje je izvršen indirektan otpis u 2020. godini:

EUR-a

	Naziv kupca	Ispravljena potraživanja u 2020. godini
1	Direct Media Podgorica	181,50
2	Luštica development AD Podgorica	102,85
3	Franca marketi DOO Bijelo Polje	42,35
4	Konolski savez CG-Bar	36,30
5	Montenegro yacht services DOO Tivat	36,30
6	Olimp COO DOO Podgorica	60,50
7	Mesopromet DOO Bijelo Polje	36,30
8	Tabacco shop Podgorica	42,35
9	Adriatic Marinsa DOO Tivat	167,00
	Ukupno (1 do 9)	705,45

Na dospjela nenaplaćena potraživanja Društvo ne vrši obračun zatezne kamate.

U 2020.godini Društvo je donijelo Odluku o trajnom otpisu potraživanja koja su u ranijem period indirektno otpisana i za koje je rukovodstvo procjenilo da se ne mogu naplatiti u iznosu od 4,894 EUR-a. U nastavku je dat pregled direktno otpisanih potraživanja i njihove ispravke:

	Naziv kupca	Iznos potraživanja	Ispravka potraživanja
1	MAPRENAT DOO TIVAT	35.10	35.10
2	KALARDOVO DOO TIVAT	58.50	58.50
3	MJESOVITO H-NOVI	543.94	543.94
4	FIRST AN&NI DOO TIVAT	41.65	41.65
5	HTP MIMOZA-TIVAT	123.50	123.50
6	NARODNA STRANKA KOTOR	538.20	538.20
7	M ONTENE GRI NO DOO TIVAT	239.85	239.85
8	INSTYLE DOO TIVAT	35.70	35.70
9	DEKORATIVAORT TIVAT	327.60	327.60
10	DECORDOM DOO PODGORICA	90.00	90.00
11	CITY TRAVEL-BUDVA	126.05	126.05
12	JANJIC COMPANY DOO H-NOVI	163.80	163.80
13	ALEKSANDRIJA DOO-H-NOVI	30.00	30.00
14	KOVIC COMPANY DOM STARUH MARTINICI	553.10	553.10
15	LIBERALNA PARTIJA CG	104.30	104.30
16	NOVITO DOO-H-NOVI	117.00	117.00
17	MONICA DOO-TIVAT	40.95	40.95
18	STARI JEDRENJAK DOO-TIVAT	149.76	149.76
19	AGENCIJA DUGA KRASICI	213.45	213.45
20	GUARDIAN DOO SECURITAS-BUDVA	41.65	41.65
21	FAB-LIVE DOO PODGORICA	35.07	35.07
22	VUK PETROL	28.32	28.32
23	SINMON DOO TIVAT	52.65	52.65
24	GRADJEVINAR DOO PODGORICA	76.05	76.05
25	JUNCTION DOO H-NOVI	40.95	40.95
26	PORTO MONTENEGRO FACILITIS MANAG.	40.95	40.95
27	JU SREDNJA POMORSKA SKOLA KOTOR	46.80	46.80
28	FAKULTET ZA MENADZMENT H-NOVI	198.90	198.90
29	ADRIA TRAVEL DOO BUDVA	105.30	105.30
30	NARODNA STRANKA TIVAT	120.00	120.00
31	ROYAL WEDDING DOO TIVAT	202.30	202.30
32	FRIZERSKI SALON SABIC TIVAT	238.00	238.00
33	AZALEA DOO TIVAT	41.65	41.65
34	GUARD ZIZIC SECURITY DOO NIKSIC	42.84	42.84
35	TABACCO SHOP PODGORICA	49.98	49.98
	Ukupno	4,893.86	4,893.86

Kako su navedena potraživanja ispravljena u ranijem periodu, trajni otpis potraživanja nije teretio rashode u tekućoj godini.

Društvo je izvršilo usaglašenje potraživanja sa kupcima putem nezavisne potvrđivanja salda odnosno naplatilo potraživanja u 2021. godini u visini od 50,46% iskazanih potraživanja na dan bilansa.

4.5 GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI

	EUR-a	
	31. decembra 2020.	31. decembra 2019.
1. Poslovni račun u domaćoj valuti	7,548	875
2. Devizni poslovni račun	24	24
UKUPNO (1 do 2)	7,572	899

Sredstva na poslovnim računima odgovaraju zbiru izvoda banaka na dan bilansa i to:

Naziv banke	Broj tekućeg računa	Valuta	31. decembra 2020
Erste Bank AD Podgorica	540-3470-17	EUR	1,069.53
Hipotekarna banka AD Podgorica	520-21376-64	EUR	3,915.58
Crnogorska Komercijalna Banka AD Podgorica	510-3783-40	EUR	2,562.06
Crnogorska Komercijalna Banka AD Podgorica -devizni račun	02368811	EUR	24.35

Društvo je u skladu sa članom 10. Zakona o računovodstvu i reviziji usaglasilo stanje novčanih sredstava sa bankama.

4.6 KAPITAL

	EUR-a	
	31. decembra 2020.	31. decembra 2019.
1. Udjeli DOO	21,824	21,824
I. Svega osnovni kapital (1)	21,824	21,824
2. Neraspoređena dobit ranijih godina (2.1+2.2)	39,986	38,464

2.1 Neraspoređena dobit ranijih godina po osnovu prenosa revalorizacionih rezervi	0	0
2.2 Neraspoređena dobit ranijih godina po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	39,986	38,463
3. Neraspoređena dobit tekuće godine (3.1+3.2)	24,965	1,523
3.1 Neraspoređena dobit tekuće godine po osnovu prenosa sa revalorizacionih rezervi	0	0
3.2 Neraspoređena dobit tekuće godine po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	24,965	1,523
II. Svega neraspoređena dobit (2+3)	64,951	39,986
4. Gubitak ranijih godina	92,306	92,306
5. Gubitak tekuće godine	0	0
III. Svega gubitak (4+5)	92,306	92,306
KAPITAL (I+II-III)	(5,531)	(30,496)

Osnovni kapital Društva iskazan na dan 31.12.2020. godine iznosi 21,824 EUR-a (2019. godine 21,824 EUR-a) a čini ga državni kapital. Kapital je 100% u vlasništvu osnivača Opštine Tivat.

Društvo je 2013. godine izvršilo registraciju promjene organizacionog oblika iz javnog preduzeća u društvo sa ograničenom odgovornošću. Statutom Društva definisan je osnovni kapital u visini od 10,00 EUR-a i registrovan je u registru privrednih subjekata sa navedenim ulogom.

U poslovnim knjigama Društva, osnovni kapital iznosi 21,824 EUR-a, koliko je iznosio i osnovni kapital u poslovnim knjigama JP Centar za informativnu djelatnost Tivat, čiji je Društvo pravni sledbenik. Društvo nije usaglasilo evidencije o vrijednosti osnovnog kapitala registrovanog u Centralnom registru Privrednih subjekata i vrijednosti kapitala u Statutu Društva.

Promjene kapitala u toku tekuće godine:

Osnovni kapital

EUR-a

	Udjeli DOO	Svega osnovni kapital
Stanje na početku godine	21,824	21,824
Povećanje u toku godine	0	0
Smanjenje u toku godine	0	0
Stanje 31.12. tekuće godine	21,824	21,824

Neraspoređena dobit po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha

EUR-a

Stanje na početku godine	39,986
---------------------------------	---------------

Povećanje:	24,966
a) po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	24,966
Smanjenje:	
Stanje 31.12. tekuće godine	64,952

Gubitak

EUR-a

Stanje na početku godine	92,306
Povećanje po osnovu gubitka tekuće godine	0
Smanjenje po osnovu otpisa (pokrića)	0
Stanje 31.12. tekuće godine	92,306

U narednoj tabeli dati su podaci o visini gubitka koji je iznad vrijednosti kapitala:

EUR-a

	31. decembra 2020.	31. decembra 2019.
1. Ukupan gubitak	92,306	92,306
2. Ukupan kapital bez umanjenja sa gubitkom do visine kapitala	86,775	61,810
GUBITAK IZNAD KAPITALA (1-2)	5,531	30,496

Društvo je iskazalo gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 5,531 EUR.-a i sa stanjem na dan 31.12.2020. godine iskazane tekuće obaveze u visini od 23,338 EUR-a, veće od tekuće imovine za 10,145 EUR-a.

Društvo je sa osnivačem, Opštinom Tivat, zaključilo ugovor o korišćenju sredstava za realizaciju programskog sadržaja za period 2021-2023. godine, čime je obezbijeđen izvor finansiranja za planirane troškove programskog sadržaja za navedeni period.

4.7 DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE

	31. decembra 2020.	31. decembra 2019.
1. Dugoročno odloženi prihod	2,381	4,285
DUGOROČNO ODLOŽENI PRIHOD (1)	2,381	4,285

Na poziciji dugoročnih odloženih prihoda i primljenih donacija, Društvo je iskazalo obaveze po osnovu odloženog prihoda u iznosu od 2,381 EUR-a (2019. godine -4,285 EUR-a) koji su priznati po osnovu odobrenih donacija za nabavku opreme (Napomena 4.1):

- Opština Tivat je u 2017. godini ustupila na korišćenje radijsku opremu Društvo u vrijednosti od 9,523 EUR-a bez naknade na neodređeno vrijeme i za vrijednost ustupljene opreme Društvo je priznalo obaveze po osnovu odloženog prihoda. Na dan bilansa po osnovu ove donacije iskazan je odloženi prihod u iznosu od 2,381 EUR-a (31.12.2019. 4,285 EUR-a).

U narednom pregledu prikazane su promjene na poziciji odloženog prihoda po osnovu donacija:

EUR-a

Red.br.	DONATOR	Obaveze po osnovu donacija na dan 01.01.2020	Donacija u 2020	Ukupne obaveze po osnovu donacija	Oprihodovane donacije u 2020. po osnovu amortizacije	Stanje obaveza po osnovu donacija na dan 31.12.2020
1	2	3	4	5(3+4)	6	7 (5-6)
1	Opština Tivat	4,285	0	4,285	1,905	2,381
	Ukupne donacije	4,285	0	4,285	1,905	2,381

Društvo je u skladu sa MRS 20, paragraf 24, izvršilo prenos odloženog prihoda u visini od 1,905 EUR-a, u korist bilansa uspjeha za 2020. godinu, koliko iznosi i obračunata amortizacija za donirana sredstva (Napomena 4.1 i Napomena 4.10)

4.8 OBAVEZE IZ POSLOVANJA

EUR-a

	31. decembra 2020.	31. decembra 2019.
1. Dobavljači – matična zavisna pravna lica	1,200	
1. Dobavljači – ostala povezana pravna lica	215	1,153
2. Dobavljači u zemlji	3,734	13,096
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 2)	5,149	14,249

Društvo je na dan 31.12.2020. godine iskazalo obaveze iz poslovanja u iznosu od 5,149 EUR-a, koje se odnose na dobavljače- matično i povezana povezana pravna lica i dobavljače u zemlji.

Pregled obaveza iz poslovanja i njihova struktura dati su u narednim tabelama:

Dobavljači-matična i zavisna pravna lica		Saldo 31.12.2020	%
1	Opština Tivat	1,200	100
Ukupno (1 do 2)		1,200	100

Dobavljači-ostala povezana pravna lica		Saldo 31.12.2020	%
1	Vodovod i kanalizacija DOO Tivat	137	64
2	Centar za kulturu Tivat	78	36
Ukupno (1 do 2)		215	100

Dobavljači u zemlji		Saldo 31.12.2020	%
1	Confirm DOO Tivat	666	18
2	Elektrodistribucija - Tivat	552	15
3	Hidraulik szr -Tivat	510	14
4	Avacom.me doo - Tivat	477	13
5	Uniiqa nezivotno osiguranje - Podgorica	336	9
6	Meso promet - Bijelo Polje	323	9
7	T-MOBILE Podgorica	217	6
8	Pam CG - Podgorica	214	6
9	Telekom Crne Gore - Podgorica	168	4
10	Izdavastvo - Podgorica	137	4
11	NOVA POBJEDA DOO - Podgorica	44	1
12	Ostali dobavljači	90	3
Ukupno (1 do 12)		3,734	100%

Starosna struktura obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2020. godine prikazana je u sledećem pregledu:

EUR-a

Red. broj	Starost obaveza prema dobavljačima 2020	Obaveze do 1. godine starosti	Obaveze starije od 1. godine	Obaveze starije od 2.godine	Obaveze starije od 3.godine	Ukupno
1	Dobavljači u zemlji	2,245	44	323	1,123	3,734

2	Dobavljači matično pravno lice	1,200				1,200
3	Dobavljači ostala povezana pravna lica	137	0	0	78	215
	Ukupno (1do 3)	3,582	44	323	1,201	5,149

Društvo je izvršilo usaglašenje obaveza prema dobavljačima putem nezavisne konfirmacije salda odnosno izmirilo obaveze u 2020. godini u visini od 57,46% iskazanih obaveza na dan bilansa.

4.9 OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA I OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

	EUR-a	
	31. decembra 2020.	31. decembra 2019.
1. Ostale obaveze iz poslovanja	0	
2. Ostale kratkoročne obaveze	15,860	23,838
3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost I ostalih javnih Prihoda	518	701
4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	1,811	159
UKUPNO (1 do 4)	18,189	24,698

Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze, na dan 31. 12.2020. godine iskazane su u iznosu od 18,189 EUR-a (2019. godine-24,698 EUR-a) i odnose se na sledeće obaveze:

-ostale kratkoročne obaveze

	31. decembra 2020.	31. decembra 2019.
1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	9,427	9,519
2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	4,527	9,341
3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	1,134	2,324
5. Obaveze prema članovima upravnog odbora	624	2,184
6. Obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o djelu	0	(107)
7. Ostale obaveze (obustavljene neto zarade, obaveze za članarine i sl.)	148	576
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 7)	15,860	23,838

Ostale kratkoročne obaveze se odnose na neizmirene sledeće obaveze po osnovu ličnih primanja i to:

- a) obaveze za neizmirene zarade zaposlenih odnose se na obaveze za neto zarade za decembar 2020. god. u vrijednosti od 9,427 EUR-a, obaveze za poreze i doprinose na teret zaposlenog za decembar 2020.god. u vrijednosti od 4,527 EUR-a i obaveze za doprinose na teret poslodavca u vrijednosti od 1,134 EUR-a. Obaveze za zarade zaposlenima za decembar 2020. godine isplaćene su u januaru 2021.godine.
- b) obaveze prema članovima Savjeta na dan bilansa u ukupnom iznosu od 624 EUR-a, se odnose na neizmirene obaveze za novembar i decembar 2020. godine. Obaveze za naknade Savjetu za novembar i decembar 2020. godine izmirene su u januaru 2021. godine.
- c) obaveze po osnovu ostalih poreza i doprinosa u iznosu od 148 EUR-a, se odnose na ostale doprinose za zarade za decembar 2020. godine

-Obaveze po osnovu pdv i ostalih javnih prihoda

	31. decembra 2020.	31. decembra 2019.
1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost	327	316
2. Obaveze za ostale javne prihode (2.1. do 2.4.)	191	385
2.1. Obaveze za akcize	0	0
2.2. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova	0	0
2.3. Obaveze za doprinose koji terete troškove	0	0
2.4. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	191	385
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA (1 do 2)	518	701

U okviru obaveza po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda iskazane su obaveze za PDV za decembar 2020. godine u iznosu od 327 EUR-a. Obaveze za PDV su izmirene u januaru 2021. godine.

Na bilansnoj poziciji obaveza za ostale javne prihode iskazane su obaveze za prizet poreza, obračunat na zarade i ostale isplate fizičkim licima, za novembar i decembar 2020. godine u vrijednosti od 191 EUR-a.

Obaveze po osnovu poreza na dobit

	EUR-a	
	31. decembra 2020.	31. decembra 2019.
1.Porez na dobit za 2020	1,811	159
Obaveze po osnovu poreza na dobit(1)	1,811	159

Usaglašavanje dobiti prije oporezivanja i poreske osnovice

	31. decembra 2020.	31. decembra 2019.
Dobit prije oporezivanja	26,886	1,003
Gubitak poslovne godine		
Kapitalni dobici		
Kapitalni gubici		
Korekcije za stalne razlike		
- reprezentacija		
- transferne cene		
- kamate zbog neblagovremeno plaćenih javnih prihoda		
- ostale razlike		
- otpisana sumnjiva potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe		
Korekcija za privremene razlike:		
- računovodstvena amortizacija	2,981	2,921
- poreska amortizacija	4,190	3,648
- dugoročna rezervisanja		
- ispravke vrijednosti pojedinačnih potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe		
- Troškovi zarada, troškovi otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškovi uslijed tehnološkog viška i ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnog odnosa koji nisu isplaćeni u poreskom periodu	16,130	21,688
Troškovi zarada i ostalih naknada zaposlenima koji nisu bili priznati u poreske svrhe u prethodnim poreskim periodima	21,688	16,986
Prihodi od nplaćenih sumnjivih potraživanja ostvareni u poreskom periodu koji u ranijem poreskom periodu nisu priznati kao rashod u poreske svrhe		
Oporeziva dobit	20,119	4,978
Poreski gubitak		
Iznos gubitka u poreskoj prijavi iz prethodnih godina, do visine oporezive dobiti	0	3,208
Poreska osnovica	20,119	1,770
Ukupni kapitalni dobici tekuće godine		
Ukupni kapitalni gubici tekuće godine		
Poreska osnovica	20,119	1,770
Obračunati porez (po stopi od 9%)	1,811	159

Umanjenja po osnovu poreskih kredita
Akontativno plaćen porez na dobit
Tekući porez na dobit

1,811 **159**

Neiskorišćeni poreski krediti

Društvo nema neiskorišćenih poreskih kredita.

4.10 POSLOVNI PRIHODI

EUR-a

	01.01-31.12. 2020.	01.01-31.12. 2019.
1. Prihodi od prod. proiz. i usl. mat. i zavisnim prav. Licima	0	0
2. Prihodi od prod. proiz. i usl. ostalim povez. prav. licima	0	0
3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	8,330	8,198
4. Prihodi od prod. proizvoda i usluga na inostranom tržištu	0	0
I Prih. od prodaje proizvoda i usluga - ukupno (1 do 4)	8,330	8,198
A. PRIHODI OD PRODAJE	8,330	8,198
b) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja		
5. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija	243,686	233,049
6. Prihodi od zakupnine	12,593	13,156
B. Ostali prihodi iz redovnog poslovanja(5 do 6)	256,279	246,205
e)Ostali prihodi iz poslovanja		
6. Naplaćena otpisana potraživanja		119
8. Prihodi od smanjenja obaveza	1,726	0
E. Ostali prihodi iz poslovanja	1,726	119
II OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA (B+E)	258,005	246,324
UKUPNO PRIHODI IZ POSLOVANJA (A+II)	266,335	254,522

Društvo je u okviru poslovnih prihoda iskazalo prihode od premija, subvencija, dotacija i donacija u vrijednosti od 243,686 EUR-a (2019-233,049 EUR-a). Ovi prihodi odnose na sledeće:

-prihodi od dotacija Opština Tivat	228,386 EUR-a
-prihodi od refundacija zarada	5,685 EUR-a
-prihodi u visini obračunate amortizacije na donirana sredstva	1,905 EUR-a
-prihodi od podrške Ministarstva kulture	2,500 EUR-a
Prihodi od realizacije projekta »Istraživačke priče o moru«	5,210 EUR-a
UKUPNO:	243,686 EUR-a

U 2020. godini Opština Tivat je po osnovu Ugovora o međusobnim pravima i obavezama korišćenja sredstava za realizaciju programskih sadržaja Radio Tivat za period 2018-2020. godine, prenijela sredstva Društvu u visini od 228,386 EUR-a. Ovi prihodi čine 86% ukupnih poslovnih prihoda ostvarenih u 2020. godini.

4.11 POSLOVNI RASHODI

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2020.	01.01-31.12. 2019.
1. Nabavna vrednost prodate robe	0	0
2. Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje	0	0
a. Nabavna vrednost prodate robe (1+2)	0	0
3. Troškovi materijala za izradu	0	0
4. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	4,164	2,210
5. Troškovi goriva i energije	7,654	8,484
b. Troškovi materijala (3 do 5)	11,818	10,694
A NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE I TROŠKOVI MATERIJALA (a+b)	11,818	10,694
6. Troškovi amortizacije	2,981	2,921
7. Troškovi rezervisanja	0	0
c. Troškovi amortizacije i rezervisanja (6+7)	2,981	2,921
8. Troškovi usluga na izradi učinaka	0	0
9. Troškovi transportnih usluga	5,661	6,765
10. Troškovi usluga na održavanju	797	896
11. Troškovi zakupnina	0	0
12. Troškovi sajmova	0	0
13. Troškovi reklame i propagande	179	637
14. Troškovi istraživanja	0	0
15. Troškovi razvoja koji se nekapitalizuju	0	0
16. Troškovi ostalih usluga	7,453	4,753
d.1) Troškovi proizvodnih usluga (8 do 16)	14,090	13,051
17. Troškovi neproizvodnih usluga	10,842	10,691

18. Troškovi reprezentacije	789	1,555
19. Troškovi premije osiguranja	576	612
20. Troškovi platnog prometa	1,045	1,030
21. Troškovi članarina	600	354
22. Troškovi poreza	0	0
23. Troškovi doprinosa	0	0
24. Ostali nematerijalni troškovi	1,273	1,230
d.2) Nematerijalni troškovi (17 do 24)	15,125	15,472
d. Ostali poslovni rashodi (d.1+d.2)	29,215	28,523
B OSTALI TROŠKOVI PPOSLOVANJA (c+d)	32,196	31,444
I TROŠKOVI POSLOVANJA (A+B)	44,014	42,138
25. Neto troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	121,689	127,954
26. Troškovi poreza i doprinosa	71,797	82,280
26.1 Troškovi poreza	15,523	17,604
26.2 Troškovi doprinosa za penzije	34,155	38,152
26.3 Troškovi doprinosa	22,119	26,524
II. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja (25 do 26)	193,486	210,234
27. Obezvredjenje bioloških sredstava	0	0
28. Obezvredjenje nematerijalnih ulaganja	0	0
29. Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	0	0
e) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađenja stalne imovine (osim finansijske) (27 do29)		
30. Obezvredjenje zaliha materijala i robe	0	0
31. Obezvredjenje ostale imovine	0	0
f) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađenja obrtne imovine (osim finansijske) (30 do31)		
III RASHODI PO OSNOVU VRIJEDNOSNOG USKLAĐENJA IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)(e+f)	0	0
32. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje nemater. ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	0	0
33. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje bioloških sredstava	0	0
34. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti	0	0
35. Gubici od prodaje materijala	0	0
36. Manjkovi	0	0
37. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika koji neispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	0	0
38. Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja	0	0
39. Rashodi po osnovu rashodavanja zaliha materijala i robe	0	0
40. Ostali nepomenuti rashodi	1,234	1,129

IV OSTALI RASHODI IZ POSLOVANJA (32 do 40)

1,234

1,129

**UKUPNI POSLOVNI RASHODI (I+II+III+IV)
POSLOVNI REZULTAT**

238,734

253,501

(27,601)

(1,021)

4.12 FINANSIJSKI PRIHODI

EUR-a

01.01-31.12.
2019.

01.01-31.12.
2018.

FINANSIJSKI PRIHODI

0

0

**4.13 VRIJEDONOSNO USKLAĐIVANJE KRATKOROČNIH
FINANSIJSKIH SREDSTAVA I FINANSIJSKIH ULAGANJA KOJI
SU DIO OBRTNE IMOVINE**

EUR-a

01.01-31.12.
2020.

01.01-31.12.
2019.

1. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja
kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja
koji su dio obrtne imovine

705

0

**Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih
sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne
imovine**

(705)

0

4.14 FINANSIJSKI RASHODI

EUR-a

01.01-31.12.
2020.

01.01-31.12.
2019.

1. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih
efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa
nepovezanim licima

10

18

**Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih
efekata ugovorene zaštite (1)**

10

18

4.15 DOBIT I GUBITAK

	01.01-31.12. 2020.	01.01-31.12. 2019.
1. Dobit prije oporezivanja	26,886	1,003
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
3. Poreski rashodi perioda	1,811	159
4. Odloženi poreski rashodi perioda	109	0
5. Odloženi poreski prihodi perioda		679
Neto dobit (1-2-3-4+5)	24,966	1,523
Neto gubitak (2-1+3+4-5)	0	0

4.16 ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila 11.marta pandemiju usled širenja korona virusa COVID -19 u cijelom svijetu. Za prevazilaženje izazova uticaja krize uzrokovane pandemijom COVID-19 koja i dalje traje, Vlada Crne Gore je i u 2021.godini nastavila da donosi i donijela početkom godine više ekonomskih mjera koje uglavnom imaju socio-ekonomski karakter.

Širenje COVID-19 prouzrokuje poremećaje u snabdjevanju i utiče na proizvodnju i prodaju velikog broja industrija. Koliki uticaj će posledice COVID-19 imati na poslovanje i finansijske pokazatelje našeg Društva će zavisiti od daljeg razvoja situacije, uključujući i od trajanja i rasprostranjenosti pandemije, i uticaja na naše kupce, zaposlene i dobavljače, a što je neizvjesno i ne može se predvidjeti. Rukovodstvo je procijenilo postojeće i očekivane efekte COVIDA-19 i zaključilo da, uz finansijsku podršku osnivača Opštine Tivat, može ostvariti planirane finansijske pokazatelje poslovanje u 2021.godini.

Nije bilo događaja nakon kraja obračunskog perioda koji bi zahtjevali korekcije ili objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili u napomenama uz njih.

4.17 POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE

Društvo nema nekretnine u svojini i koristi objekte za poslovanje na kojima je nosilac prava svojine osnivač Opština Tivat.

Sudski sporovi

Prema tvrdnjama rukovodstva, Društvo sa stanjem na dan 31. Decembra 2020. godine ne vodi sudske sporove niti su protiv Društva pokrenuti sudski sporovi.

4.18 UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku (deviznom i kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbjegavaju umanjnjem izloženosti Društva ovim rizicima.

Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u Crnoj Gori.

Tržišni rizik

U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima i u tom sklopu izloženo je tržišnom riziku koji se javlja kao devizni rizik i rizik od promjene kamatnih stopa. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva.

Devizni rizik

Izloženost Društva deviznom riziku je minimalna jer svoje poslovanje obavlja u evrima (EUR), koja je zvanična valuta u Crnoj Gori.

Kamatni rizik

Društvo je izloženo riziku promjene kamatnih stopa na sredstvima i obavezama kod kojih je kamatna stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.

Struktura monetarnih sredstava i obaveza na dan 31. Decembra 2020. i 2019. godine sa stanovišta izloženosti kamatnom riziku data je u sledećem pregledu:

Finansijska sredstva	2020	2019
<i>Nekamatnosna</i>	13,193	4,779
Kamatnosna (fiksna kamatna stopa)	-	-
Kamatnosna (varijabilna kamatna stopa)	-	-
	13,193	4,779
Finansijske obaveze		
<i>Nekamatnosne</i>	23,390	42,372
Kamatnosne (fiksna kamatna stopa)	-	-
Kamatnosne (varijabilna kamatna stopa)	-	-

23,390

42,372

Kao što se može vidjeti iz prethodne tabele, Društvo nije izloženo riziku promjene kamatnih stopa jer nema finansijskih sredstava ni obaveza sa varijabilnom kamatnom stopom.

Kreditni rizik

Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vrijeme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak Društva. Kreditni rizik obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima.

U Crnoj Gori ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu klasifikaciju i rangiranje privrednih društava. Usled toga, Društvo je prinuđeno da koristi ostale javno dostupne finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu koje pruža Centralni registar privrednih subjekata) i interne istorijske podatke o saradnji sa određenim poslovnim partnerom u cilju određivanja njegovog boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrđuje se iznos njegove maksimalne kreditne izloženosti, u skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Društva. Iznos maksimalne kreditne izloženosti revidira se najmanje jednom godišnje.

U slučaju povećanja iznosa dospjelih potraživanja i shodno tome povećane izloženosti kreditnom riziku, Društvo primjenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom.

U 2020.godini uticaj krize uzrokovan pandemijom COVID 19 na kreditni rizik osjetio se u različitim sektorima i doveo do velike izloženosti dužnika u pogođenim sektorima, posebno u turizmu u Crnoj Gori. Rukovodstvo je pratilo situaciju i nastojalo je da nađe raspoložive načine da umanjí uticaj COVID 19 na samo Društvo, tako da taj uticaj nije bio značajan, nije bilo značajnijeg smanjenja tražnje, nije bilo izmjena u izvršnim pravima i obavezama iz ugovora sa kupcima, te u vezi sa tim nije bilo ni kreditnih gubitaka

Izloženost Društva kreditnom riziku ograničena je uglavnom na potraživanja od kupaca na dan bilansa. Nominalni iznos potraživanja od kupaca, prije izvršene ispravke vrijednosti, čine potraživanja od kupaca kako je dato u tabeli:

	EUR-a	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Naziv i sedište kupca		
Najznačajniji (prvih 10)	5,797	5,038
Ostali	1,369	4,627
	<u>7,166</u>	<u>9,665</u>

Rizik likvidnosti

Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da Društvo u svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospjele obaveze. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospjeća obaveza.

U 2020 godini, rukovodstvo je pratilo i procjenjivalo uticaj krize uzrokovan pandemijom COVID 19 na novčane tokove Društva. Rukovodstvo je pratilo situaciju i nastojalo je da nađe raspoložive načine da umani uticaj COVID 19 na likvidnost. Uticaj ove krize koja i dalje traje je smanjen kroz podršku osnivača.

Ročnost dospjeća finansijskih obaveza Društva data je u sledećoj tabeli:

RIZIK LIKVIDNOSTI

2020. godina	do 1	od 1 do 2	od 2 do 5	Ukupno
Dugoročni krediti	-	-	-	-
Obaveze iz poslovanja	5,149	-	-	5,149
Krat. finan. obaveze	-	-	-	-
Ostale krat. obaveze	14,148	-	-	14,148
	19,297	-	-	19,297
2019. godina	do 1	od 1 do 2	od 2 do 5	Ukupno
Dugoročni krediti	-	-	-	-
Krat. finan. obaveze	-	-	-	-
Obaveze iz poslovanja	14,249	-	-	14,249
Ostale krat. obaveze	23,838	-	-	23,838
	38,087	-	-	38,087

Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan).

4.19 UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA

U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Društva ima za cilj očuvanje mogućnosti da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala. Rukovodstvo Društva pregleda strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi.

Društvo analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti. Ovaj pokazatelj izračunava se kao odnos neto obaveza (zaduženosti) i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što se ukupne finansijske obaveze (kratkoročne i dugoročne) umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu stanja i neto zaduženosti.

Pokazatelji zaduženosti na dan 31. decembra 2020. i 2019. godine su bili sledeći:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ukupna zaduženost	-	-
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	7,572	899
Neto zaduženost	(7,572)	(899)
Kapital	(5,531)	(30,496)
Ukupni kapital	<u>(13,103)</u>	<u>(31,395)</u>
Pokazatelj zaduženosti	<u>0%</u>	<u>0%</u>

*Zaduženost obuhvata dugoročne obaveze i kratkoročne finansijske obaveze

**Kapital obuhvata iznos ukupnog kapitala

4.20 TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

U toku godine Društvo je u okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti stupalo u poslovne odnose sa povezanim licima i to su:

- Matično lice, Opština Tivat. Društvo je 100% u vlasništvu Opštine Tivat. Poslovni odnosi primarno uključuju finansiranje Društva od strane matičnog društva na osnovu ugovora na godišnjem nivou. Sredstva se prenose mjesečno i u 2020. godini isplaćena sredstva predstavljaju 86% ukupnih prihoda Društva.
- Ostala povezana lica (pravna lica u čijem vlasništvu učešće ima Opština Tivat i to: DOO Komunalno Tivat, DOO Vodovod i kanalizacija Tivat, DOO Parking servis Tivat, DOO Brand New Tivat, DOO Autobuska stanica Tivat, DOO za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat, Vodacom DOO Tivat, JU Centar za kulturu Tivat, Fakultet za Mediteranske poslovne studije Tivat, JU Sportska dvorana Tivat, Javno preduzeće Šumsko gazdinstvo Kotor, JU Muzeji i galerije Tivat, Turistička organizacija Tivat, Javna ustanova Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju-Tivat
- Ključno rukovodstvo: Izvršni Direktor i članovi Savjeta.

U toku 2020. i 2019. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
OSTALI POSLOVNI PRIHODI		
- matično društvo	228,386	228,386
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana lica		450
	<u>228,386</u>	<u>225,450</u>
NABAVKE, TROŠAK MATERIJALA, REŽIJE		
- matično društvo	1,200	
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica	585	673
	<u>1,785</u>	<u>673</u>
OBAVEZE		
Obaveze prema dobavljačima:		
- matično društvo	1,200	
- zavisna pravna lica-preuzete obaveze		
- ostala povezana pravna lica	215	1,153
	<u>1,415</u>	<u>1,153</u>
Dugoročno odloženi prihod I primljene donacije-		
- matično društvo	2,381	4,286
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana lica		
	<u>2,381</u>	<u>4,286</u>

Ključno rukovodstvo Društva čine direktori (izvršni i neizvršni) i članovi Savjeta. Naknade plaćene ili plative ključnom rukovodstvu po osnovu njihovog rada prikazane su u tabeli koja sledi:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ključno rukovodstvo	<u>24,545</u>	<u>25,749</u>

*Uključuje neto zarade i naknade uvećane za poreze i doprinose na teret osiguranika.

4.21 NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA

Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja.

Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promjena i drugih događaja se priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski iskazi, sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Iskaza o tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promjenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.

U 2020.godini, rukovodstvo je pratilo i procjenjivalo uticaj krize prouzrokovan pandemijom COVID 19 na vremensku neograničenost poslovanja Društva. Rukovodstvo je prilikom procjenjivanja vremenske neograničenosti poslovanja i u finansijskim projekcijama, uzimalo u obzir brojne faktore, uključujući zabrane putovanja, restrikcije, pomoć države, finansijski položaj dobavljača i kupaca i njihov uticaj na očekivanu profitabilnost i druge ključne finansijske pokazatelje uspješnosti, uključujući informacije koje pokazuju hoće li biti dovoljno likvidnih sredstava za natavak ispunjavanja obaveza onda kada dospiju. Rukovodstvo je procjenilo postojeće i očekivane efekte COVID 19 i zaključilo da raspolaže adekvatnim izvorima finansiranja i da može nastaviti da posluje u skladu sa načelima stalnosti poslovanja u periodu od najmanje 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja, kao i da COVID 19 neće imati značajan uticaj na poslovanje u 2021.godini i ostvarivanja planiranih finansijskih pokazatelja.

TOTALNA PREDAZUDEŽNOST

	Tekuća godina	Prethodna godina
1. Ukupan gubitak	92,306	92,306
2. Ukupan kapital	86,775	61,810
GUBITAK IZNAD KAPITALA (1 - 2)	5,531	30,496
3. Poslovna imovina umanjena za aktivna vremenska razgraničenja	20,188	12,736
4. Obaveze (poslovna pasiva umanjena za dugoročna rezervisanja i pasivna vremenska razgraničenja)	23,338	38,947
Koeficijent solventnosti (3/4)	0.865	0.327

Društvo je sa stanjem na dan 31. decembra 2020. godine, iskazalo gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 5,531 EUR (2019-30,496 EUR-a). Pored toga, Društvo je totalno prezaduženo, jer njegov koeficijent solventnosti iznosi 0.86 (0.32 u 2019. godini).

Navedeno stanje uz gubitak iznad kapitala (Napomena 4.6), ukazuje na neizvjesnost u poslovanju koja može da izazove sumnju u pogledu mogućnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti poslovanja.

Društvo je sa osnivačem Opštinom Tivat, sklopilo trogodišnji ugovor o finansiranju iz budžeta Opštine Tivat, čime se obezbeđuje preko 80% planiranih prihoda za period 2021-2023. godina. Društva smatra da stalnost poslovanja nije ugrožena jer ne očekuje da će u budućem periodu izgubiti prava koja bi ugrozila stalnost poslovanja.

Shodno tome Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

4.22 PORESKE RIZICI

Poreski propisi Crne Gore se često različito tumače i predmet su čestih izmjena. Tumačenje poreskih propisa od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Usljed toga, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Period zastarelosti poreske obaveze je pet godina, odnosno poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza nastala.

4.23 USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2020. i 2019. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu utvrđena materijalno značajna neusaglašena potraživanja i obaveze.

Tivat, 29.mart 2021. godine

Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:

Direktor:

M.P.

Danica Krstović

Dragomir Popadić